



Оройуон партийнай тэрийтэлэригэр отчуоттар уонна быыбар

СУРУЙААЧЧЫЛАРЫ КӨРҮСТҮБҮТ

ТЭРИЙЭР ҮЛЭНИИ ТУПСАРЫАХХА

Эрилик Эристин аатынан совхоз Ходвордаагы отделеһиетин партийнай тэрийтэтин учуоттар турар коммунистарын үстэи илалта быһаччы производствора, общественной сүөһү инстинтэр үлэллэр. Коммунистэр совхоз сүрүү үлэлэригэр аттарыланнар, үлэ бары салааларыгар быһымыар-көһүлүүр ороолланылар. Отделение үтүү маһынга уонна госуларствора туттарыыга пята-летка түөрт сыллаахыа быдылаан аһары толордо. Сыл төбүс айыа түмүгүн «ЫБСЛКС 60 сылаа ферма коллектив биирдик фуражкай шаахтаа 1967 ит үтүү маа, былаанна 101,4 бырыһыан толорон, ССКП чилиһингэр кандидат Т. Н. Кесерофонтова аһааһа ахсыттан 2062 ит үтүү маа, оройуонга бастаатылар.

Отчуоттуур кэмгэ партийнай-тэрийэр, партийнай-политической үлэлэр биллэрдиэх сөргөхөнтүлүбүттэр. Политической уонна экономической баллиһэри үрдэтингэ асыыт сыһа тэрэллээбит бары оскуолаар үлэлэри сөптөөтүк түмүктээбиттэр. Партия инстинтин хангатыыга былааннаах үлэ ытыктылыыт. Ол түмүгэр ССКП чилиһингэр кандидаттанан 3 бастыа мччат ытыктылыыт, 2 партия чилиһингэр

кандидат ССКП чилиһингэр таһаарыллыбыттэр. Отчуоттуур - быыбардыр мунуулаахха партбюро биэр сыллаах үлэтин туһунаа секретарь А. М. Степанов даһалаатын дүүүлэһингэ тыл эппит коммунистар буюу партийнай-тэрийэр үлэлтэр үгүс итэстэр, туһаанлаа илик маастар бааһаарын арыдылар. Уонсай партийнай мунуулаахха общественнай тэрийтэлэр, биирдиктэи коммунистар отчуоттарыи истин тэрэллээбит, кинилэр үлэлэригэр сөптөөх партийнай комь онгоһуулаабыт, ирдэбил туруоруулаабыт. Хас биирдик коммунист устаабынан көрдөнүлэр эбэллээһин - партийнай усунуоһу төлөһүнгэ үгүс көтүгүүлэр бааллар. Партиянай сэмэрдэрдималыбыт коммунистар ортолоругар үлэ ытыктылыбатын, ирдэбил, контурууа олохтоһомотун түмүгэр ыйылаһыбыт итэстэр кэмгэр туоратыллыбаттар.

Отчуоттуур даһалааты дүүүлэһингэ коммунистар 60 бырыһыаннара кытыына. Техникаа туһаныа кодүүһүнү үрдэтингэ үлэ мөстөхтүк ытыллылар, кыстыкка иһирэн тэрэллээбит кылайтарбаһа бытаардыллыбытыгар коммунистар А. Н. Андреев, П. Н. Николаев, Ш. Н. Дюдороз

ордук тоһоолоһо тохтоотулар. ССКП чилиһингэр П. Д. Лукин, А. Е. Георгова илик маараһа үлэлэригэр механизациялааһына быдылаһаахтык иччарга, үөрдү бүтөрүн үлэлэи кыһаһа мччаттарга сөптөөх олоһор, үлэллэр усунуулааһына тэрийбэн, иччаты олоһу сүтэһэргэ эттилэр.

Общественнай тэрийтэлэри салаһыи ситэтэ суодуттан культурнай-сырдаттар үлэ кылайтарбаһа, фермаларга агитатордар сөдөхтүк сыдыллылар, көрдөрөн агитация иһиргэр саһардылаан испэттии мыйан туран, идеологической, политической-интэр үлэлэи салгыи тупсарыаһа таһаарыллыбыт уурааһы олоһо иһилэригэ утумнаахтык үлэллэргэ коммунистар М. Г. Алексеев, Е. В. Григорьева, П. Я. Собокин, В. И. Дьячковой тохтоотулар.

Көһөһингэ кытыыбыт коммунистар партбюро биирдиклээи дьоннору кытта үлэи күүһүрдэригэр, сөрдүөхтэри толорууга ирдэбил күүһүрдэригэр, итэстэригэ эйэлэһит, кытылаах принципиллэй, партийнай сыһабыла бээрэн иһиргэр сирдээх эһиллэри онордулар.

Партиянай бюро биэр сыллаах үлэте ортоһон сыһаалаһа. Сага талылыыбыт бюро секретарытан Митен, Михайлович Мартынов быыбардаһа, С. МАКАРОВ.

Карл Маркс аатынан совхоз Болугурдаагы отделеһиета общественной сүөһүгэ дороһхой уонна сүмөһиннээх аһаһыттары бэлэмнээһингэ үрдүк соруһтары туруорууна оройуонга иһиргэ таһаарыта. Иһиргэ тэрийэр, политической үлэ сөптөөхтүк туруоруулаан, отделение 3965,8 тонна оту сороһуоһаалаа, былаанна 36,7 бырыһыан куоһары үрдүк көрдөрүүнү ситэтэ.

Ол эрээри партийнай тэрийтэ отчуоттуур-быыбардыр мунуулаах сүөһү бордууу-субаһын үлэлэи сөрдүөхтэри толоруулааһа кыһаһа коммунистар сүдүн болһомтолорун туһаанлааһа. Сыл бастааһыа кыһаһаар этти сөһоруу быдылаһа ара толоруулаһа. Сүөһү инстинтин кэскили быһаарар сүөһү, ол иһиргэ сыһа былааннара толоруулааһа. Сүөһү маараһа үлэлэри механизациялааһына күтүгүннээх үлэ ытыктылыыт, мелһоративнай тэрийтэлэри салаһыи

КЭСКИЛ ДЬАРЫКТА

үлэлэр кэскиллээхти барыттат. Аһаа өрүс он хоһуулаһаи туһаанна, минеральной уобурдууну кыһаһа туруктаах үлэллэр үлэлэи хамсаһаи туһааннарылаһа.

Партбюро биэр сыллаах үлэтин туһунаа секретарь П. И. Костанов даһалаатын дүүүлэһингэ бастаһыиытыл эппит Р. И. Костанов племенной үлэ төрдүн буһлар искусственинай сымлээһингэ иһиргэ үлэ барытын критикалааһа Маһааһа таһаарыллыбыт уурааһаи толорууга былааннаахтык үлэллэри модүүһа.

П. М. Васильев сүөһүттөн иһаһаар боролууксуһаи үлэлэр туһугар политическай-маассабай үлэи күүһүрдэргэ, иһиргэ сибээһин дьон олоһор сирини үлэи тупсарарга, общественной тэрийтэлэри салаһыи

Билиги, Чурапчы орто оскуолатын үөрэнээччилэри, саһа суруйааччыларын айыһыһаарын сиргэи араһаһыт.


Соторутаһааһа Феоклиста Соһроһон уонна Леонид Попов билиги иһиргэһабыттанна колһон маһдыттары, бэйэлэри айыһыһаарын аһаа саргакһөһтөн бардылар.

Көһсүбүүтэ күндү маһдыттар айар үлэлэри, иһаһаи былааннаригэ кэһсүтэлэр үөрөнээччилэргэ үчүгэй үөрдөи, көһсүө-сэмэи бөһөдөгө баһараһаар. Кэһа маһдытталыытыгар, сүбө-аһа биирбит-тэригэр кинилэргэ маһтаһаи туран оскуола директора Р. Д. Алексеев үөрөнөөччилэр уонна учуулаһаар аһтарыттан ойдоһуһунук балаһтэри туттаргата.

Күндү маһдыттар быт айар үлэлэригэр аһаи быһаһаһа тэрийлээһэ. Оһолор кинилэр айыһыһаарын аһааи иһтиһилэрдэлэр. Ойдоһу-саһыи сыт дьаһаи бииргэ хаартыскай түстүбүт.

Бу көһсүбүүттөн билиги оһу аһыһаһаһыт. Кэһэр да өттүгэр маһыи көһсүбүүлэр буһаһаһаи-гар баһараһаһыт.

Роза АРГУНОВА, VI «а» кылаас үөрэнээччигэ.



Куоталаһыи далааһынын кэһэтэргэ этэллэр

Карл Маркс аатынан совхозтааһы комсомольскай тэрийлээ конференцияһыттан

Карл Маркс аатынан совхоз комсомольскай конференцияһыгар совхоз бары отделениеларыттан, уһаастаһтарыттан, фермаларыттан 75 делегат түмүстэ.

Совхоз комсомольскай комитетин биэр сыллаах үлэтин туһунаа секретарь С. Михайлов, «Комсомольскай прожектор» штабын үлэһин туһунаа А. Додмысова отчуоттуур даһалааттары онордулар.

Даһалаатчыттар уонна тыл өтөөччилэр бэллээтэбиттэрии күрдүк, комсомолоттар уонна иччаттар совхоз производствора, иһа бары салааларыгар оһуулаахтык үлэлэһи, өһуө пятаһаа госуларственинай былааннариин толорууга иһаһа сүөх кылааттарыи кыһаһаһаар, социалистической куоталаһыи көһүөччилэри иһа буһаһаһаар. Общественнай сүөһү аһыһа маараһаи кыһаһаар комсомолоттар уонна иччаттар уонна иччаттар албаһтии маассабай сүбө, тунуукуһаи тэрийтэлэр улаһаи көһөһү онордулар. Угүс эһэр үлэллэр, төр производствора маһаһаириин буһаһаһаар. Иччат сүөһүнү төлөһүтөөччи Валентин Петров кыстык үстэте 57 бөһөһөһүттэн 129,5 ит произөһи маһыта. Эһэр үлэллэр онн совхозугар маһаһаһаарыһаи таһаһаһа, быта.

Иччаттар, комсомолоттар сайын уйгу-быһаһаһаи таһа сөһуһаи хаһаһаи көһтөөхтүк үлэлэһилэр. «Аһаһаи комсомольскай, мччат ферма коллективна үһүс иһаһаһаи түмүгүннэи оройуонга иһаһаи маһаһа, үө тэһиһа. Төбүс иһаһа эһэр маһыиһаһыттар Светлана Артемьяна үтүү маһыи былаанна 114, Ульяна Яковлева 122,8, бырыһыан, шоһерлар Семён Ноев сөрдүөһүн 161,4, Афанасий Аржаков 124 бырыһыан толорон совхоз кыһаи туттар бастыа үлэ, иһтэриһаи буһаһаһаар. Саһаһаһаи маһаһаи общественинай сүөһү аһаһаһаи бөлөһлээһингэ комсомольскай, мччат коллективнаи, биирдиклээи иччаттар, комсомолоттар уонна үө, рһөһөччилэр көһтөөхтүк үлэлэһилэр.

Комсомольскай үлэ отчуоттуур кэмгэ биллэрдиэх туһуһа. Культурнай, маассабай, спортивнай үлэллэри комсомолоттар уонна иччаттар культури үлэллэри иһтэрии кытта иһаһаи сит бөһөһаһаи, былааннаахтык тэрийлэлэр. Бу үлэ ордуһу үчүгөһаһаи Мугулаһаи, Ваһаһаи барар. Совхозка иччаттар көһүөһаһаһаи, иһа «Иччат кулууптары», «Автоматолубителлэр кулууптары» тэрийлэннэр. Эһэр хаһаһаһаар, үчкүү, иһаһа, аһаһаһаи, о. д. а. үгүс нурууһаһаар үлэллээ.

Биллиһи Маһа, Хаһаһаи оройуонун М. Горькай аатынан совхоз, һуи кыһаи агитбригада, аһаһаи хардарыта сыдыһыи улаһаи нэрөһө, быһаһаһа.

«Комсомольскай прожектор» үлэте биллэрдиэх сөргөһаһаһа. Народнай хоһтурууһаи группаларын кыһаи бииргэ рейдаһаи, бөһөһөһаһаи кыһаи үгүс итэһөһаи, көтүтүүлэри аһаһаи маһаһаһаи дьаһаһаар иһаһаһаарын ситиһа. Ол эрээри үлэ онорумтуоһуи, модүүһүнү үрдэһингэ, хаһаһаһаи тупсарыһаи эһэр иччаттар, комсомолоттар бэллээһаһаи туһаһаһаи, да иһаи. Комсомольскай мччат фермалар коллективнари ттан сөһөһү үрдүһаи сөһөһөһаи ферма былааннаи көһөһаи иһа. Аһаи 6 ферма коллективнари былааннаһаи төһөр кутталлааһаһаар.

Иһа сөһөһаһаи үлэллээ биллиһи да улаһаи итэһөһаар бааллар. Комсомол кыһаи таһа хангатыһа үлэ ситиһа сүөх. Чилиһаһаи сүөһүнү төлөһүһаи көтүтүүлэр таһаарыллаһаар. Уонсай комсомольскай мунуулааһаи мөһтөх төһөһаи иһаһаһаи уота-күөһа сүөх, оһуө аһаһаһаи кыһаһаһаар. Оһор да быһаһаи болһурууһаи дүүүлэһиннэи мунуулаһаар.

Сөһөһаи иччаттар уонна комсомолоттар үлэ дьаһа, сипиһаһаһаи кыһаи, ара таһаарыһаар, специализатар сүбөһаһаи эһаһаи, маһаһаиһаи сүөх сыйлаһаһаи чаччыларын таһаараллар. Общественнай бөһөһөһаи кыһаи, аһаһаһаи түбөһтөлөрө кэмгэр дүүүлэһаһаар.

Комсомольскай политическай үөһаи көһүһаи осоо да маһаһаи. Заһаһаиһаи көтүтүү үгүс. Орто үөһаи сүөх үлэллэр иччаттар кыһаһаи оскуолаһаиһаи, консультивнаи, маһаһаи ситэ хаһаһаи баттар.

Спортивнай, физкультурнай маассабай үлэи тэрийлээһаи хамсаһаһаи таһаһаи. Оройуон комлекспай спартакваһаһаи совхоз хамсаһаһаи бүтөһаи маһаһаи төһаһаиһаи. ГТО нормативтарыи туттарыи ытыктылыыта. Бу үлэи быһаһаи тэрийлээһаи, төһа совхоз физкультура да инструкторын С. Осиповы хаһаһаиһаиһаи үлэлэргэ аһаһаи үгүсүк туһаһаһаарын түмүгэр, совхоз спортсменнари спорт сөһөһаи көһүөһаһаи күрөһаһаиһаарга кыһаи баттар, спортивнай секциялар тэрийлээ сүөх үлэллэлэр. Иһаһаһаи эһаи күрөһаһаиһаарга кыһаи спортменнари үлэллэри бөһөһөһаи сөһөһаи салаһаар үлэллэр маһаһаһаар.

Хөһүгү дойду иһаһаһаи, П. Ошонешников фотота.



Редакторы солбуйааччы С. Н. ЧИЧИГИНАРОВ.

Райно КОЧЕГАРДАРГА, ПЕКАРДАРГА маһаһаар. Усулуубуһаһаи үлэ биирнөөһингэр каһаи отделеһаһаи биллээһа сөһ.

«Новая жизнь» — орган Чурапчинского СС и районного Совета народных депутатов СР. 14. лист. ЧУРАПЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТИПОГРАФИЯ в. Чурапчы, ул. Карла Маркса 12. Тираж 3051.